



Bolwetse jwa mofikela



Room To Read



Raphike o tsenwe ke phefo mo mmeleng. O a
roromela ebole o a ethimola. O opiwa ke tlhogo.
Raphike o a bobola.






Raphike o dira thata, go tloga mo mesong go fitlha fa letsatsi le wela. O dira go le tsididi a sa apara diapororo tse di bothitho. Jaanong, o tshwerwe ke mofikela. Ke mofikela o o maswe. O a bobola.



“Mofikela o, o tlile go mpolaya. O kotsi e le ruri.” ga bua Raphike. “Ga ke na keletso ya dijo. Ga go na se se tsenang. Masole ame a mmele, a bokoa.”





Morwaagwe Phatlha, o belaela thata. "Rre ga a je, ga a robale, ebole o nna a tlhakatlhakane." ga rialo Phatlha. Phatlha a tsoga e sa le phakela, a ya thabeng. A boa a tshotse lengana. A Raphike o tlaa le nwa? Phatlha a apaya lengana mme a le naya rraagwe, Raphike. Raphike a kgapa kopi, lengana la tshologa.



“Rre ga a batle go fola. Goreng a kgopa lengana le? Jaanong o tla fodisiwa ke eng? E re ke go rekele setlhare sa mofikela.” ga rialo Phatlha.






Phatlha o nna le rraagwe yo a leng mogae ka ntlha ya botsofe. Mmaagwe o dira kwa toropong. O tla gae gangwe mo kgweding. Phatlha o leleditse mmaagwe mogala go mo itsise ka ga seemo sa ga rraagwe. Mmaagwe a mo gakolola gore a mo rekele setlhare sa mofikela.



Ka bonako Phatlha a leba khemising, a boa a tshotse setlhare seo. A tsaya leswana a tshela setlhare. Raphike a nwa setlhare, morago a robala.






Raphike a tlhakatlhakana, a thuba lebotlolo la setlhare. “Mmalo! lebotlolo la setlhare le thubegile. Ke tla fola jang? Ke setlhare sa theko e kwa godimo.”



“Rra, lebotlolo la setlhare le thubegile. Setlhare se tshologile. ga bua Phatlha. “Ijoo, morwaake, ke phoso.” ga araba monnamogolo a lebega a utlwile botlhoko.






Maitsiboa Phatlha a nna a le esi ka fa phaposing, a lebelela thelebišene. O ne a nagana ka ga bolwetse ba ga rraagwe. Ga fitlha nako ya dikgang mo telebišeneng. A kgatlhegela go ultwa go buiwa ka ga bolwetse jo bogolo jwa COVID-19. Bo ne bo aparetse lefatshe lotlhe. Boidiidi jwa batho bo latlhegetswe ke matshelo ka ntlha ya bolwetse jo. A tsenwa ke letshogo.



Setlhare se thubegile ruri. Mofikela o gateletse rraagwe. Dikarolo tsa gagwe tsa mmele di a opa. Ga a sa kgon a go iterela sepe. Phatlha a nagana ka bolwetse jo bogolo jwa mofikela."Jaanong gone ke go felegetsa tliliniking go ya go lekolwa." Raphike a rotola matlho a tshikinya tlhogo, a re,"Koo teng ga ke ye."






Mo mosong Phatlha a ya marekelong go ya go reka lokwalodikgang jaaka gale. Mo tsebeng ya ntlha go ne go kwadilwe: “COVID-19 Bolwetse jo bo kotsi” ka dithhaka tse dikgolo. Fa a fitlha gae, a nna fa fatshe a buisa setlhogo seo sentle. Sa tlhalosa ditshupo tsa bolwetse jo le gore batho ba tshwanetse go ya go lekolwa.



Phatlha a simolola go balabala ka pelo. A ya kwa phaposing ya ga rraagwe. A mo lebelela mo bolaong. Ga a kgone sepe. Monnamogolo o a ethimola ebile o gotlhold a sa fetse. A tsaya lokwalodikgang a le lebanya le matlho a ga rraagwe gore a buise. Raphike a buisa, a leba morwaagwe mo matlhong morago a mo furalela.





Raphike a tlholo a tlhakatlhakane letsatsi lotlhe. Go boima. “Ao, tlhe rre! a re ye tliliniking” Phatlha a kopa rraagwe mme ena a leba fa fatshe.



Phatlha a thusa rraagwe go emeleta. Ba tsena mo koloing ba tsamaya. Ke bale, ba lebile tliliniking. Thusang! Thusang tlhe! Phatlha a goeletsa. Baoki ba mo thusa ba bayo Raphike mo setiloteting. Ba mo isa ka fa phaposing ya go lekolwa.





Ngaka ya tlhatlhoba Raphike. Ya dira diteko tsa COVID-19. Ba mo naya ditlhare mme ba mo laela go di nwa. Ba mo tlhaba ka lomao. Raphike a ikela ka boroko.




Mooki a gopotsa Phatlha ka melao ya boitekanelo mo nakong ya COVID-19:

- Tlhapa diatla gangwe le gape ka sesepa.
- Dirisa sebolaya-megare.
- Tlhokomela sekgalā magareng ga gago le motho yo mongwe.
- Rwala sebipa nko le molomo fa o tswela kwa ntle.
- Fa o gotlholā kgotsa o ethimola, dirisa sakatuku kgotsa thiba molomo ka sejabana sa gago.





E rile fa Raphike a fola, a simolola go ja dijo.
Jaanong o natefelwa ke dijo thata. Ga a sa tlhola a
tlhakatlhakane. Phatlha le rraagwe ba itumelela go
fola ga ga rraagwe kgatlhanong le COVID-19.



Raphike le Phatlha ba leboga ngaka le baoki. Go tloga letsatsing leo, Raphike a netefatsa gore o apara bothitho fa go le tsididi. Ka dinako tsotlhe o ne a nna a tlhana diatla gangwe le gape ka metsi le sesepa. O rwala setswana nko le molomo go thibela COVID-19 le malwetse a mangwe.

